

Na osnovu čl. 24 stav 3 i 25 stav 2, Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtjevima ("Službeni list CG", broj 14/08) Vlada Crne Gore na sjednici od 30. oktobra 2008. godine, donijela je

UREDBU

O USLOVIMA ZA PRIMJENU TEHNIČKIH PROPISA DRUGIH DRŽAVA I EVIDENCIJI STRANIH ISPRAVA O USAGLAŠENOSTI

(Objavljena u "Sl. listu CG", br. 74 od 5. decembra 2008)

Predmet uredbe

Član 1

Ovom uredbom uređuju se uslovi za primjenu tehničkih propisa drugih država koji se kao ekvivalentni mogu primjenjivati u Crnoj Gori, sadržina i način vođenja evidencije o vrstama važećih isprava o usaglašenosti i znacima usaglašenosti, izdatih u inostranstvu i tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti.

Uslovi za primjenu tehničkih propisa drugih država kao ekvivalentnih tehničkim propisima u Crnoj Gori

Član 2

(1) Tehnički propisi drugih država koje su potpisnice odgovarajućih međunarodnih sporazuma (u daljem tekstu: strani tehnički propisi) koji odstupaju od tehničkih propisa Crne Gore, mogu se kao ekvivalentni primjenjivati u Crnoj Gori ako se njima na odgovarajući način ispunjava cilj tehničkih propisa Crne Gore.

(2) Ekvivalentnost stranog tehničkog propisa iz stava 1 ovog člana, sa tehničkim propisima Crne Gore procjenjuje se na zahtjev zainteresovanog lica, ili po službenoj dužnosti.

(3) Postupak procjene ekvivalentnosti stranog tehničkog propisa sa tehničkim propisom Crne Gore sprovodi ministarstvo nadležno za donošenje tehničkog propisa na koji se odnosi strani tehnički propis (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo).

(4) Postupak za procjenu ekvivalentnosti stranog tehničkog propisa sa tehničkim propisom Crne Gore pokreće se na osnovu podnesenog zahtjeva koji sadrži:

- 1) podatke o međunarodnom sporazumu koji predstavlja osnov za priznavanje;
- 2) podatke o tehničkom propisu koji je predmet postupka;
- 3) podatke o vrstama proizvoda koji su utvrđeni tehničkim propisom;
- 4) podatke o postupcima ocjenjivanja usaglašenosti kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih tehničkih zahtjeva ukoliko su propisani.

Član 3

(1) Procjenu ekvivalentnosti stranog tehničkog propisa sa tehničkim propisom Crne Gore utvrđuje Komisija koju obrazuje ministar nadležnog ministarstva.

(2) Komisija iz stava 1 ovog člana, vrši procjenu ekvivalentnosti stranog propisa sa tehničkim propisom Crne Gore, na osnovu podnesene dokumentacije i utvrđenih činjenica.

Član 4

(1) Ekvivalentnosti stranog tehničkog propisa sa tehničkim propisom Crne Gore utvrđuje se rješenjem, koje na predlog Komisije iz člana 3 ove uredbe, donosi nadležno ministarstvo.

(2) Rješenje iz stava 1 ovog člana, dostavlja se ministarstvu nadležnom za infrastrukturu kvaliteta, radi upisa u evidenciju iz člana 5 ove uredbe.

Evidencija o vrstama važećih isprava o usaglašenosti i znacima usaglašenosti koji su izdati u inostranstvu

Član 5

(1) Evidenciju o vrstama važećih isprava o usaglašenosti i znacima usaglašenosti stranih tehničkih propisa vodi Ministarstvo nadležno za infrastrukturu kvaliteta.

(2) Evidencija iz stava 1 ovog člana, sadrži sljedeće podatke:

- 1) vrstu isprave o usaglašenosti i tehnički propis kojim je propisana;

- 2) državu u kojoj je izdata isprava o usaglašenosti;
- 3) vrstu znaka usaglašenosti;
- 4) državu u kojoj je izdat znak usaglašenosti;
- 5) naziv tijela za ocjenjivanje usaglašenosti;
- 6) državu u kojoj je tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti imenovano ili ovlašćeno;
- 7) naziv organa koji je imenovao, odnosno ovlastio tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti.

Završna odredba

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 03-10320

Podgorica, 30. oktobra 2008. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik, Milo Đukanović, s.r.